



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHATLHOBHO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2013

KEREITI 1

DIPALO-SETSWANA

SEKAO SA DIPOTSO

Sekao se se na le ditsebe di na le 16, kwa ntle ga letlharekapeso.

DIKAELO TSA GO DIRISA DIKAO TSA DIPOTSO

1. O ka dirisa jang dikao tsa dipotso

Le fa dikao tsa makwalopotso a mophato le serutwa a rulagantswe go nna kompa e le nngwe, barutabana ga ba a tshwanela go neela barutwana kompa yotlhe go e araba ka gangwe. **Barutabana ba tshwanetse go tlhopha dipotso go tswa mo dikaong tsa makwalopotso a a maleba le thuto e e rulaganyeditseweng nako nngwe le nngwe e e neilweng.** Dipotso tsa dikao tsa makwalopotso a teko kgotsa setlhophisa sa dipotso se se kgonagalang se se tlhophilweng ka kelotlhoko, di ka dirisiwa mo dikgatong tse di farologaneng tsa go ruta le go ithuta jaana:-

- 1.1 Kwa tshimologong ya thuto jaaka tekotheo go supa bokgoni le makoa a morutwana. Tshupo e tshwanetse go isa kwa pegelong e e bonako go barutwana le go tlhama dithuto tse di maleba tse di buang ka makoa a a supilweng le go tiisa bokgoni. Dikao tsa dipotso di ka neelwa jaaka tirogae go boloka nako ya go ruta mo phaposing.
- 1.2 Ka nako ya dithuto tsa **teko** e khutswane **e e tlhomameng** go lekola gore barutwana ba tlhabolola kitso e e solofetsweng le bokgoni fa serutwa se tseletswa pele go netefatsa gore ga gona morutwana yo o saelang kwa morago.
- 1.3 Kwa pheletsong ya serutwa kgotsa dithuto tse di latelanang e diriswa jaaka **teko e e sobokantsweng/teko ya kwa bokhutlong** go lekola gore a barutwana ba bona poelo ya go tlhologanya e e lekaneng gore ba ka dirisa kitso le bokgoni bo ba bo fitlheletseng mo thutong e e konoseditsweng. Go neela barutwana **pegelo** ka nako gangwe fa morutabana a santse a akanya gore go na le dikarolo dingwe tsa thuto tse di batlang go lebelelwa gape kgotsa go **tiisetse** kitso le bokgoni jo borileng.
- 1.4 Mo dikgatong tsotlhe bontsha barutwana ditogamano tse di farologaneng tsa go lekola kgotsa go botsa dipotso. Sk go arabiwa jaang dipotso tse di nang le dikarabo tse dintsi/mmalwa, tse di bulegileng, tsa tsibogelo ka boena, tsa dikarabo tse dikhutswane.jj

Fa diteko phekolo tse ditlhomameng di le dikhutswane fa go lebelelwa nomoro ya dipotso tse di akarditsweng, teko ya kwa bokhutlong e tla akaretsa dipotso tse dintsi go tswa kwa tekong e e tletseng mme go ikaegilwe ka tiro e e setseng e dirilwe ka nako eo. Selo se se botlhokwa ke go netefatsa gore barutwana ba bona katiso e e lekaneng go tsibogela teko e e tletseng ya teko ya ikatiso ya . Teko ya ngwaga le ngwaga ya bosetšhaba (ANA)


2. Memorantamo kgotsa kaedi ya go araba dipotso

Sekao tota se se tlhophegileng sa tsibogo e e solofetsweng se neilwe mo potsong nngwe le nngwe ya kaedi mo tekong le ya tlhatlhobo ya ngwaga le ngwaga ya bosetšhaba ya sekai. Barutwana ba tshwanetse go itse gore memorantamo ga o kitla o akaretsa dilo tsotlhe. Memorantamo o neela feela motheo ka bophara ba tsibogelo e e solofetsweng mme barutabana ba tshwanetse go lebisisa le go neela mopotso mo kgethong e e amogelesegang le dipharologanyo tsa tsibogo e e amogelesegang tse di neetsweng ke barutwana.

3. Kakaretso ya Kharikhulamo

Go botlhokwa thatathata gore kharikhulamo e diriwe ka botlalo mo phaposing nngwe le nngwe. Dikaedi tsa kereite nngwe le nngwe ga di a emela kharikhulamo yotlhe. Ke **kemedi** ya kitso e e botlhokwa le bokgoni fela mo tirong e e akaretsang kotara 1,2 le 3 ya ngwaga wa sekolo.

1. Tshwaya ka le t shwao la “X” mo selong sa 3-D se se ka kgokologang.



2. Felele t sa:

Di t shwan t sho	Le t shwaopalo	Leinapalo
a.	_____	Supa
b.	9	_____
c.	_____	_____

3. Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

a.

2	4			10		14
---	---	--	--	----	--	----

b.

5		15		25		35
---	--	----	--	----	--	----

c.

14	15		17			20
----	----	--	----	--	--	----

4. Tlatsa dikarabo.

$$9 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$13 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$6 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Atolosa dipatserone.


a.



b.



c.



6. Felele tsa dipopegopalo tse di latelang.

a. 35; 40; ____; ____; ____; 60

b. 10; ____; 30; ____; ____; 60

c. 1; ____; 3; ____; ____; 6

- 7.1 a. Go na le dinaledi di le kae mo foreimong e e ka fa tlase? Dirisa tlhakanyopoele tso go fitlhelela karabo.



Karabo _____

- b.Go tshwantshitswe dinamune di le kae ?

Dirisa tlhakanyopoele tso go fitlhelela karabo.



Karabo _____

- c.Lebokoso le le lengwe le na le diphensele tsa mebalabala di le 9. Mabokoso a le 3 a tla nna le diphensele di le kae?

Karabo _____


8.1 Rulaganya dipalo tse di latelang go simolola ka e nnye go gaisa go fitlha ka e kgolo go gaisa:

a. 15 9 12 13 7

8.2 **b.** 6 8 9 7 1

a.Kwala dipalo tse di latelang mo folageng go simolola ka e kgolo go gaisa go fitlha ka e nnye go gaisa.

5, 2, 7, 1, 6, 4, 3



9.1 Dirisa khalentara e e ka fa tlase go araba dipotso.

Mopitlwe 2013						
Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatso	Sontaga
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Ke letsatsi lefe le le tlang matsatsi a le 5 morago ga Laboraro?

Feleletsa polelo.

9.2 Dirisa mafoko **Mosupologo** kgotsa **Sontaga** go feleletsa dipolelo tse di latelang.

a. _____ ke letsatsi morago ga Sontaga.

b. _____ ke letsatsi pele ga Mosupologo.

9.3 Tlatsa dikgwedi tse di tlogetsweng

Ferikgong ; _____; Mopitlwe; Moranang ;Motshaganong

; _____; Phukwi; Phatwe; Lwetse; Diphlane;


Ngwanaitseele; Sedimont hole.

10.1 

Mme o na le diapole di le t h a t a r o go abela bana ba gagwe ba le 2 ka go lekana. Ngwana mongwe le mongwe o t la bona diapole di le kae?


Ngwana mongwe le mongwe o bona diapole di le _____ .

10.2 Abela basimane ba le 3 dibolo t se di l a t e l a n g t se 12 ka go lekana.



Mosimane mongwe le mongwe o bona dibolo t se _____ .

10.3 Abela basadi ba le 7 dipeineapole t se 14.




Mosadi mongwe le mongwe o t la bona dipeineapole di le _____.

11.1 Tshwaya ka letshwao la “X” mo moleng o moleele go gaisa.

Mola A _____

Mola B _____

Mola C _____



Mo tsu

Ribone

Khutlonnetsepa

11.2 Lebelela setshwantsho se se fa godimo mme o tlatse dikarabo tsa polelo e e ka fa tlase.

a. _____ ke e khutshwane go gaisa.

b. _____ e feta ribone thata ka boleele.

12. Dirisa molapalo go bontsha gore o tlhakanya jang

a. 5 le 7.

--

b. 4 le 4.

--

c. 7 le 3.


--

13. Tlatsa palo e e nepagetse.

Palo	Palo gabedi
4	
7	
	20

14.1 Lerato o na le dipanana di le 15. John o na le dipanana di le 8.


Dirisa phatlha e e ka fa tlase go dira dipalelo tsa gago



14.2 Dipanana tsa ga Lerato di feta tsa ga John ka bontsi ka di le kae?

Lerato o na le dipanana tse _____ bontsi go feta tsa ga John.

Leon o na le dimonamone di le 3 mme David o na le dimonamone di le 6.



Leon le David ba na le dimonamone di le _____ go tlhelele.

14.3 Vusi o kgetlile diapole di le 4 mme Nonto o kgetlile diapole di le 5.



Go tlhelele ba kgetlile diapole di le _____

15.1 Mme o rekile bebet sididi ya R5

- a. Dibebetsidi di le 3 tse di tshwanang le tse mme a di rekileng di tla ja bokae?



- b. Mme o duetse ka R20. O boelwa ke tšhentšhi ya bokae fa a reka dibebetsidi tse 3?

15.2 Feleletsa lenane. O filwe sekao mo tshimologong ya lenane.



Theko ya selo:	Ke duetse ka:	Tšhentšhi ya me ke:
sk.  R 1,20c	R 2,00	80 c
 R 10, 00c	R 20,00	
 R 3, 00c	R 5,00	

Pule o na le R 5, 00. O rekile tšhokolete ka R 2,00 le dipanana ka R 2, 00. O boetswe ke tšhentšhi ya bokae?




16.1 Thala mola o le mongwe wa t ekano mo go nngwe le nngwe ya dibopego tse di la t elang

16.2



16.3



17.1 Dirisa kerafo e e ka fa tlase go araba potso.

Palo ya diphologolo	Diphologolo mo polaseng		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
		dikgomo	dikgogo
			dikolobe

a. Palo ya dikgogo mo polaseng e lekana le ya _____.

17.2 Lebelela setshwantshokao se se ka fa tlase mme o arabe dipotso tse di latelang:

Sesupo: 😊 se emela morutwana a le 1

Diphologotswana tse barutwana ba di ratang				
Palo ya barutwana		😊		
		😊		
		😊		
		😊		😊
	😊	😊		😊
	😊	😊		😊
	😊	😊	😊	😊
	😊	😊	😊	😞
	Ntšwa	Katse	Tlhapi	Nonyane

a. Ke barutwana ba le bakae ba ba nang le ditlhapi?

b. Palo ya barutwana ba ba nang le dikatse e feta ya barutwana ba ba nang le dintšwa ka bokae? _____

17.3 Lebenkele la sekolo le rekisa di folaga ka nako ya go ikhutša.

Sesupo:  se emela folaga e le 1.

				
				
				
				
				
				
Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labo tlhano

Lebelela setshwantshokao mme o arabe dipotso tse di latelang.

a. Di folaga tse di mmalwa go gaisa di rekisitswe ka letsatsi lefe? _____

b. Palo ya di folaga tse di rekisitsweng ka Mosupologo ke _____.

c. Palogotlhe ya di folaga tse di rekisitsweng beke yotlhe ke _____